

0. SCIAMACHY Daily Report for Level 0 products

[0.1 General Info](#)

[0.2 Product Quality Indicators](#)

[0.3 State monitoring](#)

[0.4 ADF monitoring](#)

0.1 General Info

This report contains a daily analysis on parameters extracted from SCIAMACHY Level 0 data (the SCI_NL__0P product).

0.1.1 Report summary

The table below shows general characteristics of the data that are included into this report.

Item	Value
Report version	v1.4 20100407
Time of report generation	07APR2010 15:06:11
Data source version	<Any version>
Processing scope for products	29MAR2010 00:00:00 to 30MAR2010 00:00:00
Start time of first product within scope	29MAR2010 01:19:15
Stop time of last product within scope	30MAR2010 00:47:30
Total number of Level 0 products	15
Number of Level 0 products with errors	0


0.1.2 Summary per product

The following table shows a summary for each product used in this report.


#	Product name	Start time	Stop time	Prod err	ISP err sign	ISP miss sign	ISP disc sign	rs sign
0	SCI_NL__OPNPDE20100329_011915_000044152088_00088_42226_1168.N1	29MAR2010 01:19:15	29MAR2010 02:32:50	0	0	0	0	0
1	SCI_NL__OPNPDE20100329_023250_000060352088_00089_42227_1169.N1	29MAR2010 02:32:50	29MAR2010 04:13:25	0	0	0	0	0
2	SCI_NL__OPNPDE20100329_041325_000060362088_00090_42228_1170.N1	29MAR2010 04:13:25	29MAR2010 05:54:01	0	0	0	0	0
3	SCI_NL__OPNPDK20100329_055401_000041692088_00091_42229_0988.N1	29MAR2010 05:54:01	29MAR2010 07:03:30	0	0	0	0	0
4	SCI_NL__OPNPDK20100329_070234_000061042088_00092_42230_0989.N1	29MAR2010 07:02:34	29MAR2010 08:44:18	0	0	0	0	0
5	SCI_NL__OPNPDK20100329_084418_000060232088_00093_42231_0990.N1	29MAR2010 08:44:18	29MAR2010 10:24:41	0	0	0	0	0
6	SCI_NL__OPNPDK20100329_102345_000059802088_00094_42232_0991.N1	29MAR2010 10:23:45	29MAR2010 12:03:25	0	0	0	0	0
7	SCI_NL__OPNPDK20100329_120216_000059672088_00095_42233_0992.N1	29MAR2010 12:02:16	29MAR2010 13:41:43	0	0	0	0	0
8	SCI_NL__OPNPDK20100329_134047_000059112088_00096_42234_0993.N1	29MAR2010 13:40:47	29MAR2010 15:19:18	0	0	0	0	0
9	SCI_NL__OPNPDK20100329_151714_000060912088_00097_42235_0994.N1	29MAR2010 15:17:14	29MAR2010 16:58:45	0	0	0	0	0
10	SCI_NL__OPNPDK20100329_165749_000058772088_00098_42236_0995.N1	29MAR2010 16:57:49	29MAR2010 18:35:47	0	0	0	0	0
11	SCI_NL__OPNPDK20100329_183451_000060362088_00099_42237_0996.N1	29MAR2010 18:34:51	29MAR2010 20:15:27	0	0	0	0	0
12	SCI_NL__OPNPDE20100329_201350_000043492088_00100_42238_1171.N1	29MAR2010 20:13:50	29MAR2010 21:26:19	0	0	0	0	0
13	SCI_NL__OPNPDE20100329_212532_000062152088_00100_42238_1172.N1	29MAR2010 21:25:32	29MAR2010 23:09:07	0	0	0	0	0
14	SCI_NL__OPNPDE20100329_230833_000059372088_00101_42239_1173.N1	29MAR2010 23:08:33	30MAR2010 00:47:30	0	0	0	0	0

0.2 Product Quality Indicators


This section shows information about product quality, currently temperatures.




sciamachy_daily_report_level0_Any_version_20100329_0.PNG











sciamachy_daily_report_level0_Any_version_20100329_1.PNG



sciamachy_daily_report_level0_Any_version_20100329_2.PNG



sciamachy_daily_report_level0_Any_version_20100329_3.PNG





0.3 State monitoring

The following section shows a comparison of modelled instrument state (as calculated by the DMOP planning files and using CTI tables to derive state) and the measured state variables from the L0 product (the SCINL0P_SCISOUPAC_state_id variable).

Total number of faults: **30337**

#	Actual time	Actual value	Planned time	Planned value
0	29MAR2010 00:05:16.999251	22	29MAR2010 00:05:16.999251	0
1	29MAR2010 00:05:18.124251	22	29MAR2010 00:05:18.124251	0
2	29MAR2010 00:05:19.124251	22	29MAR2010 00:05:19.124251	0
3	29MAR2010 00:05:20.124251	22	29MAR2010 00:05:20.124251	0
4	29MAR2010 00:05:21.124251	22	29MAR2010 00:05:21.124251	0
5	29MAR2010 00:05:21.999251	22	29MAR2010 00:05:21.999251	0
6	29MAR2010 00:05:22.124251	22	29MAR2010 00:05:22.124251	0
7	29MAR2010 00:05:23.124251	22	29MAR2010 00:05:23.124251	0
8	29MAR2010 00:05:24.124251	22	29MAR2010 00:05:24.124251	0
9	29MAR2010 00:05:25.124251	22	29MAR2010 00:05:25.124251	0
10	29MAR2010 00:05:26.124251	22	29MAR2010 00:05:26.124251	0
11	29MAR2010 00:05:26.999251	22	29MAR2010 00:05:26.999251	0
12	29MAR2010 00:05:27.124251	22	29MAR2010 00:05:27.124251	0
13	29MAR2010 00:05:28.124251	22	29MAR2010 00:05:28.124251	0
14	29MAR2010 00:05:29.124251	22	29MAR2010 00:05:29.124251	0
15	29MAR2010 00:05:30.124251	22	29MAR2010 00:05:30.124251	0
16	29MAR2010 00:05:59.518787	45	29MAR2010 00:05:59.518787	22
17	29MAR2010 00:05:59.893787	45	29MAR2010 00:05:59.893787	22
18	29MAR2010 00:06:00.143787	45	29MAR2010 00:06:00.143787	22
19	29MAR2010 00:06:00.393787	45	29MAR2010 00:06:00.393787	22
...




sciamachy_daily_report_level0_Any_version_20100329_5.PNG

This section gives an analysis of the DMOP execution. The execution is monitored by assigning various activities to timeline sequences found in the DMOP file, and by checking where "NEW" datasets are available in SCI_NL__1P products.

The following plot gives an overview of planned activities and actual state IDs in the Level 0 products. The planning is taken from the DMOP files, and interpreted using information from OSDF files.

Bar plot of planned DMOP activities and new calibration data for SCIAMACHY.
 Each row indicates an orbit. A light gray colour indicates the time span of 29MAR2010.
 A medium gray color indicates the time span of available SCI_NL_1P products for this day.
 The remaining colours indicate planned activities and/or special measurements.
 Planned activities are shown on the top half of each row, special measurements on the bottom half.



sciamachy_daily_report_level0_Any_version_20100329_6.PNG


0.4 ADF monitoring

This section shows the (variation in) ADFs used for each of the products. It consists of:


- A table showing which ADFs were used for processing (red values indicate that multiple ADFs of the same type were used)
- Various time line plots, one for each ADF, which show when which ADF was used.

If multiple ADFs of a single type were used, these are marked **red** in the table.


Number	ADF
	CN0 (LEVEL_0_CONFIGURATION_FILE)
0	AUX_CN0_AXVPDS20020123_121901_20020101_000000_20200101_000000
	FPO (ORBIT_STATE_VECTOR_FILE)
1	AUX_FPO_AXVPDS20100326_121309_20100325_184355_20100404_201008
2	AUX_FPO_AXVPDS20100329_100115_20100328_184940_20100407_201553





sciamachy_daily_report_level0_Any_version_20100329_7.PNG












sciamachy_daily_report_level0_Any_version_20100329_8.PNG

















Bar plot of planned DMOP activities and new calibration data for SCIAMACHY.
 Each row indicates an orbit. A light gray colour indicates the time span of 29MAR2010.
 A medium gray color indicates the time span of available SCINL_1P products for this day.
 The remaining colours indicate planned activities and/or special measurements.
 Planned activities are shown on the top half of each row, special measurements on the bottom half.





Bar plot of ADFs used for ORBIT_STATE_VECTOR_FILE.
See legend for details.

